

Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерации

Якутский государственный университет
им. М. К. Аммосова

ЧОЛБОРААДИЭПЭ

Книга для чтения на языке лесных юкагиров
Начальный курс обучения



Якутск 2000

ББК 83.3 Юк
Ж 86

Утверждено Советом университета

Ответственный редактор к.и.н. *Л. Н. Жукова*

Редактор юкагирского текста д.ф.н. *И. А. Николаева*

Иллюстрации *Р. Чернецовой*

Л. Н. Жукова

Ж 86 ЧОЛБОРААДИЭПЭ: Книга для чтения на языке лесных юкагиров. Якутск: Изд-во ЯГУ, 2000. 48 с.
ISBN 5-7513-0201-X

"Чолбораадиэпэ" ("Зайчики") - книга для чтения на юкагирском языке (таежный диалект) для студентов северного отделения филологического факультета и для учащихся средней школы, изучающих юкагирский язык.

В книгу вошли наиболее известные русские народные сказки, загадки, а также сказки, рассказы, стихи русских и российских писателей. Переводы на юкагирский язык осуществили юкагиры, жители с. Нелемное и пос. Зырянка Верхнеколымского улуса РС(Я).

Книгу для чтения "Чолбораадиэпэ" рекомендуется использовать в начальном курсе обучения после окончания работы над "Букварем".

Книга издается при финансовой поддержке Министерства по делам народов и федеративных отношений РС (Я)

Ж 4604000000 – 43 Без объявл.
2К9(25) – 99

ББК 83.3 Юк

ISBN 5-7513-0201-X

© Якутский государственный
университет, 1999

ӨНМЭГЭ ЛЬИК (Заповеди)

Йөульэтлэк - Люби (всех и все).

Тэт уйлоол лэбий анурэк - Береги родную землю.

Тэт дэбиэнноодьэ ноудийк, йөульэтльэк - Береги, охраняй, люби родную природу.

Омосьэ кэлтэйбэн өнмэгэ льик - Помни о будущем.

Лосилгин ньаасьэк - Поклоняйся огню.

Оожингин эрчуон эл алэк - Не оскверняй воду.

Эл кудэдэллэ, эл хонрэшлэк - Не убивай, не разрушай (без причины).

Эл кимдааньэлэк - Не обманывай.

Эл холлуайлэк - Не завидуй.

Эл олунулэк - Не воруй.

Эл ильдэлэк - Не ругайся.

Эл кимдээлэк - Не дерись (старайся решать все вопросы мирным путем).

Кижуодьэ эл өнмэллэк - Не будь легкомысленным.

Эрчоонгэт мэт мойк - Воздерживайся от плохого.

Пугэсьэ шубэндээньэк - Будь с горячим сердцем.

Эрчэ өнмэгэ эл льилэк - Плохое не запоминай.

Омосьо нынгиэньэк, инльисэльэк - Будь с хорошей душой, хорошим будь.

Ииэн лэбий шоромонньэ ньэ көнмиик - Дружи с людьми.


ЧУУЛЬДИИ ЛУЧИПЭ

(Русские сказки)



Курочкэ - рябэ

Пулут тэрикэдэнъэ льэльэлни модольэлни. Титтэгэ льэльэл курочкэ - рябэ. Йайциэлэк лөудиэльэлмэлэ, татбэн оло чэройролэк. Пулут толчиим, толчиим - эл хондошльэл. Тэрикэ толчиим, толчиит - эл хондошльэл. Шөлбүдээ альдэгэн хонэйльэл, тудэ лахилэ ушайльэлум йайцэ лөудульэл таат хонжольэл. Пулундиэ ибэлий, тэрикиэдьиэ ибэлий, курочкэ - рябэ аай өрнүэй: "Кудах-такс-такс! Кудах-такс-такс! Эл ибэльэлэк пулут, эл ибэльэлэк тэрикэ! Мэт йайцэ титин кэчийт, йиэнбэн уотэй, эл чэройруо - э, таат - бэн уётэй".



Огнодок

Пөмнэлбэн

Пулундиэ тэрикиэдийнээ модользэлти. Иркидьэ пулундиэ тэрикиэдийнин молльэл:

- Тэрикээ, иилэгулэ пөмнэлбэй аадэллэ йиэльэш!
- Нумун мэт тэтийн аадэллэ йиэльэштүү? Иилэгүл өйльэ!
- Тэт амбаргэн омось йуөк, бэйдьиэн мэччидьэк, пөмнэлбэнгоон нуктэмэк!

Таат тан тэрикиэдий амбарнин хони, бэйдьэ ансийдэллэ, йукоодь-оонгэлэ нуктэллэ, таат иилэгүлэ пөмнэлбэндиэк аамэлэ. Табунгэлэ йиэльэштэллэ, охноданильгэ пөньяим.

Пөмнэлбэн хodoодэллэ, хodoодэллэ таат пэмэрий. Киэйн пол бу-диэн, таат шэшпэданиль ланий пэмэрэй, таат льэт пудэ йахай. Пудэ йахадэллэ, чугэгэн тандиэт пэмэрий. Таат пэмэрэт хондэгэ ньяась-дин чолбораадиэк пөгүл. Чолбораадиэ тудин мони:

- Пөмнэлбэн, мэт тэтул лэгүт!
- Чолборо, мэтүл эл лэйлэк, мэт тэтийн йахтэччэ! - пөмнэлбэн мондэллэ таат йахтаай:

Мэт амбаргэ мэччиилоодьэ,
Мэт иилэгүлэ уйоодьэ,
Мэт хаахаагэт шэйрэсьэ,
Мэт эпиэгэт шэйрэсьэ,
Тэткэт аай шэйрэйтэйэ!

Пөмнэлбэн чолбораадиэгэт чугэгэн тандиэт пэмэрэй.

Пэмэрэдэгэ, н्यаасьедин көдиэлэк кэлул.

- Пөмнэлбэн, мэт тэтул лэгут!

- Эл лэйлэк мэтул, - пөмнэлбэн мони. - Мэт тэтийн йахтэччэ
Мэт амбаргэ мэччиилоодъэ,
Мэт иилэгулэ уйоодъэ,
Мэт хаахаагэт шэйрэсьэ,
Мэт эпиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт чолбораадиэгэт шэйрэсьэ,
Тэткэт аай шэйрэйтэй!
Көдиэлгэт шэйрэсь.

Пөмнэлбэн тандиэт мургэ молюон пэмиэрэй. Таат пэмэрэдэгэ, мэ-
эмээлэк н्यаасьедин кэллэ мэдэйл.

- Пөмнэлбэн, мэт тэтул лэгут!

- Ходит мэтул тэт лэктэмэк!

Таат йахтай:

Мэт амбаргэ мэччиилоодъэ,
Мэт иилэгулэ уйоодъэ,
Мэт хаахаагэт шэйрэсьэ,
Мэт эпиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт чолбораадиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт көдиэлгэт шэйрэсьэ,
Тэткэт аай шэйрэйтэй!
Аай шэйрэсь, идьи мээмээгэт.

Пөмнэлбэн пэмэрэй чугэгэн, н्यаасьедин шахалэлэк шубэжэл.

- Пөмнэлбэн, ходо тэт пөмнэсик, иилуусик, ханидэ мэ пэмэрэйэк?

Пөмнэлбэн табун мэдийдэллэ, аяаадэллэ таат йахтаай:

Мэт амбаргэ мэччиилоодъэ,
Мэт иилэгулэ уйоодъэ,
Мэт хаахаагэт шэйрэсьэ,
Мэт эпиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт чолбораадиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт көдиэлгэт шэйрэсьэ,
Мэт мээмээгэт шэйрэсьэ,
Тэткэт, шахалэ, аай шэйрэйтэй!

Пөмнэлбэн таат шахалэгэт пэмэрий, пэмэриэдэгэ, шахалэ мони:

- Ходимиэ омосьэ йахтэйэк! Мэт лигэйэ, ньэлэмэ эл мэдиййэ. Мэт
йојул иисьэгэ мадаадэллэ йахтэк таа!

Пөмнэлбэн йојудэ иисьэгэ мадаадэллэ таат йахтаай:

Мэт амбаргэ мэччиилоодъэ,

Мэт иилэгулэ уйоодьэ,
Мэт хаахаагэт шэйрэсьэ,
Мэт эпиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт чолбораадиэгэт шэйрэсьэ,
Мэт кедиэлгэт шэйрэсьэ,
Мэт мээмээгэт шэйрэсьэ,
Тэткэт, шахалэ, аай шэйрэйтэй!

- Ньайдэльисьэ йахтэлэк! Мэт нингэльидьэ эт мэдиильэлдьэ! Идьи
мэт оноргэ мадаадэллэ йахтэк таа!

Пөмнэлбэн танг ажууги мэдийидэллэ, таат онордэгэ мэнмэгэсъ.
Шахалаадиэ тудэгэлэ тандиэт амладайм...



Чэнчэ нумиэдээ

Чорхо будиэ чэнчэ нумэдиэк обоол. Нумэдиэ архаан шөльбуудиэк шүбэжэл. Нумэдиэ йуёдэллэ мони:

- Кинтэк тии модол?

Нилги эл эдэндыи. Таннуги таа шөктэллэ, туд идьиэ мадаай. Таасилэ тан нумэдиэ архаан алдулаадиэк кэлул. Көндьэллэ мони:

- Кинтэк тии модол?

- Мэтэк, шөльбуудиэ. Тэт кин оойэк?

- Мэт алдулаадиэ.

- Таннуги шөкк, атахлоот модотэйль!

Алдулаадиэ танидэ чирчэгэсь, атахлоот мадаани.

Таат чэнчэ нумэдиэ архаан чолбораадиэк кэлул. Тан нумэдиэ йуёдэллэ, көндьэллэ мони:

- Кинтэк тии модол?

- Мэтэк, шөльбуудиэ. Мэтэк, алдулаадиэ. Тэт кин оойэк?

- Мэт чолбораадиэ.

- Кэлүк, мит ньэ модойиик!

Чолбораадиэ шөги, йаалоот мадаани.

Таат шахалаадиэ шахалаадиэ шубэжэй. Йуөм - чэнчэ нумэдиэк обоол. Көндьиэй:

- Кинтэк тии модол?

- Мэтэк, шөльбуудиэ. Мэтэк, алдулаадиэ. Мэтэк, чолбораадиэ. Тэт кин оойэк?

- Мэт шахалаадиэ.

- Шөкк, митньэ модотэйэк.

Шахалаадиэ шөги, йэлэклөөт мадаани.

Таат көдиэлдиэк кэлүл. Шэшпэданильнин йоодэсь, мони:

- Кинтэк тии модол?

- Мэтэк, шөльбуудиэ. Мэтэк, алдулаадиэ. Мэтэк, чолбораадиэ. Мэтэк, шахалаадиэ. Тэт кин оойэк?

- Мэт көдиэлдиэ.

- Мит лани шөкк.

Шөги. Таат ньаанбоот мадаани.

Архааптэгэн мээмээ кэллэ мэдись. Таат йуөм, чэнчэ нумэдиэк обоол. Йахтэлэк мэдуул. Мэдийдэллэ, таат өрниийэй:

- Кинтэк тии модол?

- Мэтэк, шөльбуудиэ. Мэтэк, алдулаадиэ. Мэтэк, чолбораадиэ. Мэтэк, шахалаадиэ. Мэтэк, көдиэлдиэ. Тэт кин оойэк?

- Мэт хаахаа мээмээкэн.

- Кэлүк, митньэ модойийик!

Мээмээ таат тан нумэдиэни эрдьиэй. Ньэходо шэшпэданильгэ эл хонну. Таннуги мони:

- Тит нумэ будиэ арпайдэллэ модотэйэ.

- Элльэ, тэт таат лоудут митул мэ кудэдэмэк!


- Элльэ, - мээмээ мони, - эл кудэдэтчэ.

- Таннуги арпайк!

Таат мээмээ орпуяаай. Арпайдэгэ, нумэлэги тандиэт хонжоди. Хонжоодьэ аат хайбись чумут пугижэйни. Таат, илльэ нумэлэк мээмээньэ уяанилэ. Тан нумэгэт омосьэйоодэк аанилэ. Таа чумут мээмээньэ мадаани.

Табудэ чэмийэс.

Репка



Репа

Пулут репалак моттаальэлмэлэ. Тан репа чоммут, чомуодъэ ре-пануут гудэльэл. Пулут тудэ тан репагэ лэбийгэт абудаальэлум таат ньэходэ эл ачиильэл. Тудэ тэрикэ ниэльэлмэлэ. Атахлуут абудаальэлна, эл ачиильэлни лорхайльэлнаа. Тэрикиэдэй тудэ марльуөги ниэмэлэ. Йалуут абудаальэлна, лорхайна, эл ачиильэлни. Тан пайпэдий тудэ тоукэ ниэмэлэ. Тойукэ кэлдэллэ пайпэдий йолаат мажилдэгэт тэдилэ шинжим абудит. Пулут йолаат тэрикиэдий тудэ йолоот пайпэдий, пайпэдий эк йолаат, тоукэлэк, абудут абудут лорхайна. Тойукэ кошкадиэк ниэмэлэ. Кошкадиэ кэлдэллэ, тойукэ лахильдэгэт тудэ шашхулэ мойт абудаальэлум эл асиильэлни титтэ репагэлэ. Таат тан кошкадиэ шөльбулэк ниэмэлэ, шөлбул кэлльэл. Таат абудаальэлна. Репалэ пу-лут мойм, тудэ йолаат тэрикэдий, тэрикэдий йолаат пайпэдий, пай-пэдий йолаат тоукэлэк, тоукэ йолаат кошкадиэ, кошкадиэ йолаат шөльбулэк.

Таат абудаальэлна, абудут, абудут, тингбатут титтэ репагэлэ аси-ильэлнаа.



Дүүснэгээс

Йанжэпул-йумусьумэпул

Пулут тэрикэнъэ модольэлти. Атахун уөньяльэлти, паайпэдуө - Маша, куөйпэдуө - Ванюшка. Эсиэпэги эмэйпэги гооротнин кэбэйнит монни:

- Маша, тэт омосьэ уө оийэк, тэт эмдьэ омось йуөк, эл кэбэйлэк. Мит титин гоороткэт омосьэ лэгулэк, ньиэрэк кэсийтэл.

Титтэл кэбэйнидэгэ, Маша тудэ эмдьэгэлэ нумэ архаа ульэгэ будиэ модотэллэ уөрэптиэнъэ йододин кэбэсь. Маша кэбэйдэгэ, нумэ-пэдэгэ архаа йанжэплэк мадаани. Ванюшкагэлэ титтэ пирии будиэ модотэллэ мэрэйни. Машенька киэсь, йуөм - эмдьэги өйльэ. Тинидэ шубэжэй, танидэ хонтэй - ньэхон өйльэ. Эдиэсьум, эдиэсьум, Ванюшка эл эдэйну. Таат ибильиэй. Нэмдик аатэмлэ? Ибильэллэ, ибильэллэ, ньэлэмэ эл аатэй. Таат кэбэсь, танидэ тинидэ йуөдэй. Йуукэ, мургэ будиэн йанжэпул мэрэл мэдэйни, тандиэт амлайни. Маша лэйтэйм, титтэл Ванюшкагэлэ шэгэжэйнаа. Таат титтэгэлэ шэнжэйм.

Шубэжэт, шубэжэт, йуөм - чорхогэ чибаалэк пиэдэт оюол. Маша лосилгэт йоулусьум:

- Лосил, лосил, ханидэ йанжэпул мэрэйни?
- Шаал лосилгэ пэшшэйк, таннуги монтэйэ.

Маша лосил чинэдэллэ лосилгин пэшшэйм. Лосил тангуги кишшэм, ханидэ йанжэпул мэрэйни. Маша табун мэдийдэллэ, ханидэ лосил кишшэм, танидэ кэбэсь.

Хони, хони, йуөм - кэйлэндьэ яблокондьэ шаалэк обоол, чилгэпки лэбиэгэ хобуроони. Маша йоулусьум:

- Эл льуөйэк, ханидэ йанжэпул мэрэйни?

- Мэт яблокопул лоудэк, шаалэгэ шэльгэдэйдин льэни.

Маша таң шаагэлэ таат йархужэшаам, яблокопки чумут лэбиэгэ лоудуни. Табун Машанин йанжэпул чугэпэги кишшэмэлэ.

Маша аай ансиидин кэбэсь. Йуөм - ибишииньэй унунэк йиэрэл, порхойоги кисельэк. Маша тудин:

- Унун, ханидэ йанжэпул мэрэйни, эл льуөйэк?

- Мэт будиэ чомоодьэ шэйльэк хodoол, мэт чугэгэлэ тобум. Тин шэйль миндэллэ пэшшэйк.

Маша шаал миндэллэ, таң шэйльгэлэ йиэдугудэ уйайм. Ибишии унун кишшэм ханидэ йанжэпул мэрэйни.

Маша аай кэбэсь, инльисээ мургэлэ йахай. Таат эгиэй, эл лэйдии, ханидэ хондин, нэмэ аадин. Йуөм - көйкиль аал ежикэк модол.

- Ежик, ежик, ханидэ йанжэпул мэрэйни, эл льуюйэк?

- Ханидэ мэт пэмэрэт хонтойэ, танидэ хон!

Ежик помнэйбэнноон кудэдэллэ, таат пэмэрийш шаал молбоон, понъхараа альгэн. Таат ежик йолаа хонут курица нойньэй нумэгэ йахай. Таа нумэдээ молбо Яга Бабалэк модол, пугэлбиэ индьиик юдомэлэ. Эмдээ дэ нумэн шэшпэданильгэ модот, яблоколэ мэ йоодой. Маша чурудьяа таң нумэдээгэ йахадэллэ, тудэ эмдээ миндэллэ, Ванюшканьэ тудэ нумэнин шубэжиэй. Яга Баба понъходанильгэн эгэдэсь, Ванюшка ньэхон өйльэ.

Йанжэпкин өртэсь:

- Чугоон шэнжэйник!

Йанжэпул, өрнүэдэ, Маша йолаа мэрэйни.

Маша тудэ уө мойт аай мэ шубэжэй, йолобудэ йуөдэсь - йанжэпул тудэл ханинилэ. Тудэл ибишии унунгин кисельньэл порхойаанин шубэжэй. Йанжэпул титтэгэлэ шардин мэ льэнэа.

- Унун, унун, митул айтэк!

Унун Машагэлэ эмдээньэйэ порхойо аал модотэм, йанжэпкэт абитэм. Йанжэпул мудэдэйни. Маша порхойод албэгэт укэйдэллэ, унун йугуудэллэ, тудэ эмдээ мойт аай шубэжиэй.

Йанжэпул Маша йуөдэллэ, няаасьэдэйни, таат аай хааниилаани. Маша яблоко шаалгэ йахадэллэ мони:

- Митул ажитэк!

Яблоко шаал титтэгэлэ тудэ полжисьэлэ тобум. Йанжэпүл йөмгэллэ, йөмгэллэ, ньэлэмэ эл нуктэллэ, Маша Ванюшка будиэн мудэдэйни. Маша укэйдэллэ, яблоко шаал йугиидэллэ, аай шубэжиэй тудэ нумэ ланий. Тудэ нумэгэ йахадин льэдэгэ, йанжэпүл аай титтэгэлэ нуктэллэ шэнжэйнаа. Өрнүэдэ, пуддэгэ эйуунудэ, Маша будиэн мэрэдэ, Ванюшкагэлэ нугэндэгэт асиидин мэ льэнунаа...


Маша чибаль йуёдэллэ, тудэгэлэ йахадэллэ, мони:

- Лосил, лосил, митул ажитэк!

Лосил титтэгэлэ ажитэм. Йанжэпүл тан лосил будиэн мэруийиллэ, титтэ пирии угольгэ чажитэллэ, тандиэт эл нуктэллэ Яга Баба ланий кэбэйни. Маша тудэ эмдэгэньэ лосилгэт укэйдэллэ, титтэ нумэнин чугоон шубэжиэни.

Тудэ нумэгэ йахай, тудэ эмдэгэлэ айлэллэ, майлэдэйлэ анъийдэллэ, модотом, Ванюшка альяа мадаай. Модонги. Эсиэги эмэйги гоороткэт кэлдэллэ, титтин чончэ лэгулэк, чэнчэ ньиэрэк кэсийнилэ.

Табудэ чуулдьии чэмийесь.



Молодъаадиэ

Пулут йуобин холльэл, тудэ йолаа туокадиэк пуольэлул. Холльэл пулут, холльэл, таат тудэ молодъяа лөудэльэлмэлэ. Шөлбүдиэк кэлльэлул, танг молодъэгэ шөулэл таат молльэл: "Мэт тии модотойэ". Танг параагэ алдулэлэк чирчэндьиидэ йахальэлул. Йойлосьум: "Кинтэк, кинтэк молодъэгэ модол?" "Айадъанул шөлбүдиэ уодъэ. Тэт кин уодъэк? Мэт чирчэндьибол алдулэ уодъэ. Мэтул шэйрэк". "Кэлук". Дьэ атахлуни титтэл. Чолбораадиэк нөгут, таа йахал молодъаадиэгэ, тат йойлөгим: "Кинтэк молодъаадиэгэ модол? Айадъанул шөлбүдиэк, чирчэгэньул алдулэл. Тэт кин уодъэк?" "Мэт пэсньул чолбораадиэ уодъэ. Мэтул аай шейрэнник". "Кэлук". Титтэл чуёй йалумуни. Шахалаадиэк нөгут йахал: "Кинтэк, кинтэк модол молодъаадиэгэ? Айадъанул шөлбүдиэ, чирчэгэньул алдулэ, пэсбол чолборо, Тэт кин уодъэк?" "Мэт шахалаадиэ паабаадьэ уодъэ. Мэтул шейрэнник". "Кэлук, шөкк".

Дьэ титтэл чуёй йэлуклуот модони. Йуенидэгэ - көдиэлэк пөгул - тай титтэланин молодъяаадиэланин, таат йойлоочум: "Кинтэк тинг молодъаадиэгэ модол?" "Айадъаньул шөлбүдиэк, чирчэгэньул алдулэл, пэсбол чолборох, таат шахалаадиэ - паабаадиэ. Тэт кин уодъэк?" "Мэт көдиэдийэ - шөйбэй ньугэрэ. Мэтул шэйрэнник!" "Дьэ, шөкк йах!" Шөги тудэл аай - ньабанумини титтэл. Ходонгэт эрэ - кабанэк кэлул:

Шөги тудэл аай - ньаџанбуминги титтэл. Ходонгэт эрэ - кабанэк кэлул: "Хро - хро - хро, кинтэк тинг молодьяадиэгэ модол эдьут?" "Шөлбүдиэк - айадъанулбэн, чирчэгэньул алдулэк, пэсьбол чолборок, паабаа - шахалаадиэ, көдиэдиэ - шөйбэл - ньугэрэ. Тэт кин уодьэк?" "Мэт кабан - клыкан уодьэ. Мэтул шэйрэнник". Чомуодьэ эрчуодэк, чумут молодьяадиэнгин шектин эрдьинги. Тэт эл хонайтэйэк тии!" Хододэ шектийэ, шэйрэнник". "Ходатуок, шөк". Шөги тудэл. Чумут титтэл малжалуминги, таат чоурой, ньэханидэ эл йадайтэйэк! Йуобиит ньанмэ шэлгийэ, мээмээк кэлул, лэлжэгэ: "Кинтэк тинг молодьэгэ модол?" "Айадъаньул шөлбулдиэк, чирчэгэньул алдулэк, пэсьбол чолборок, шахалаадиэ - паабаадиэ, көдиэдиэ, көдиэдиэ шөйбэл ньугэрэ, таат айии кабан - клыкан уотmodoили. Тэт кин уодьэк?" "Hy, hy, hy, нингэлэлдьэм. Мэт мээмээ - хаахаа уодьэ. Мэтул аай шэйрэнник!" "Ходо тэтул шейрэтуок? Тии таат чойруой". "Хододо эрэ!" "Шөкк хододэ йаџилланин!" Шөги, чумут пуркиимунги, таат чоурумуй, молодьяадиэ индьодэгэн шашандьай. Э, таң пораагэ пулундиэ мэт йөсильэл, молодьэги ньэхөн өйлэ. Тамунгэ йолојудэ кэбэсь тудэ молодьэ анчиидин. Тоукэдиэдэ кэйугудэ пөгиэй. Пөгүт, пөгүт, йудэгэ - молодьэ ходуой таат уужуй. Тоукэдиэдэ "гав, гав, гав"! Ойдьэй. Тамунгэ молодьэгэ ходоньэлбэнпэ чумут иркэйт, танидэ шэйрэйни йуобииланин. Пулут кэлдэллэ, тудэ молодьэгэлэ нүктэллэ мидьум.



Мри мэдве дя

Йаан мээмээ

Иркин пайпэ уөдьэ нумэгэт нумэгэт йуобин ланин кэбэйльэл. Иуобии тудэл шөгиэльэл, нумэ ланин чугэлэк ансиилаальэлмэлэ, таатльэт йуобин нумэлэк нуульэлмэлэ. Шэсьпэданил йуоннаальэ, тудэл шэсьпэданилэк йуөмэлэ, йуөдэгэ - нумэ молбо нилги өйльэ, таат шөульэл. Тин нумэгэ йаан мээмээк модольэлнил. Иркин мээмээ эсиэ уольэл, ньууги Михаил Иванович уольэл. Тудэл чомуульэл, ланмунаальэл. Йэнбэн олбольэ уольэл. Тудэл молимэ йукуульэл, ньууги Настасья Петровна монут уольэл. Йалмэшки йукуульэ мээдиэ уольэл, тудэ ньууги Мишутка уольэл. Мээмээпэ нумэгэ өйльэльэлни, титтэл йуобии ланин кэбэйльэлни эйрэдин. Нумэгэ атахун көмнанльэл, иркиэт лэндибэлэк, йэнбэшки йонжунубэк. Пайпэ уөдьэ лэндибэгэ шөги, таа йуөдэгэ столгэ йаан шоуцогэ лэгулэк оюул. Чомуол шоуцогэ Михаил Иванович лэгулги оюул. Атахлэшки йукуочи Настасья Петровнальэ, йалмэшки ходибэй кужуу титимиэ шоуцаадиэк Мишуткэльэ уольэл. Шоуцо киэйиэ лошкэплэк ходуонил, чомуодьэк, өрдьюодьуодэк, йукуодьуодэк. Пайпэ уөдьэ чомуол лошкэ минмэлэ таат, лэндиэси чомуол шоуцогэт. Таат йукукол лошкэ миндэллэ лэндиэси өрдьюол шоуцогэт. Таат йукуол лошкэ миндэллэ лэндиэси Мишуткэ шоуцогэт, Мишуткэ лэгулги чонуульэл таат омуульэл йиэн шоуцопулгэт. Пайпэ

уөдьэ мадаадин эрдьиэй таат йуөдэгэ стол архаа йаан шаан модибэк обуол: иркиэт чомуой - Михайлэ Ивановичльэ, йиэнбэн йукуочи Настасья Петровнальэ, таат йалмэшки йукуой, кужуу шөрилэ титимиэ йуоноботньэчи, табун Мишуткэ шаан модибэги. Тудэл чомуол модибэгэ мадаай - таа эл омуо, ай эйлоой, пудэнмиэй, таат йукуол шаан модибэгэ мадаай - таа эл омуо, ай эйлоой, пудэнмиэй, таат йукуол шаан модибэгэ мадаай, таат тудин омуользэл. Пайпэ уодьэ йукуол шоуюогэт лэндиэй, побожигэ пөниидэллэ. Чуму лэгуйдэйлэ лэгум, таат шаал модибэгэ модот йиэжуй. Шаал модибэ хондьожи, таат тудэл шаал модибэгэлэ эгэтэм, таат йиэн йонжонубэнин хони. Таа йаан йонжонубэлэл: иркиэт чомуользэл Михайлэ Ивановичлэ, кинмигилэ Настасья Петровнальэ, таат йаалмэшки йукуодьюондэ Мишуткэдийэльэ. Пайпэ уодьэ чомуол йонжонубэгэ абудаальзэл, таа эйлуользэл, пудэнмиэльзэл. Таат өрдьюол тамунгэ аай пудэнмиэльзэл. Йуол йонжонубэгэ абудаальзэл - таа таат омуользэл, таат ходуот малайльзэл. Мээмээпэ йуэбийт нумэнин элльэлни лэндуольиэдэллэ, лэндэлиэ эрдиэльэлни. Чомуол мээмээ тудэ шоуюо миндэллэ йуёсийдэллэ таат лэлжиэй инлиисээ өрулэ: "Кинтэк мэт шоуюогэт лэндиэльзэлүү?" Настасья Петровна тудэ шоуюогэ йуёсийдэллэ лэлжиэй чуруун: "Кинтэк мэт шоуюогэт лэндиэльзэлүү? Кинтэк?" Мишуткэ тудэ олборосыа шоуюо йуөдэллэ ходьибэй тунмулэ низаальзэл: "Кинтэк лэндиэльзэлүү мэт шоуюогэт, таат чуму лэйльзэлүү?" Михайло Иванович тудэ модибэ йуёсийдэллэ лэлжиэй инлиисээ: "Кин мэт модибэгэ модаальзэлүү таат миэстэдэгэт ушаажайльзэлүү?" Таат Настасья Петровна тудэ модибэ йуёсийдэллэ чурун мони: "Кин туөн мэт модибэгэлэ ушаальзэл, миэстэдэгэт ушаажайльзэлүү?" Мишуткэ аай мони: "Кин мэт модибэгэлэ хонжошльзэлүү мондьиит?" Мээмээпэ титтэ йонжонубэнин шөнни. "Кинтэк мэт йонжонубэгэ абудайльзэлүү, мэт ньиэргэлэ мотобииильзэлүү?" - лэлжэй Михайло Иванович инлиисээ тунмулэ. "Кинтэк тин мэт йонжонубэгэ абудайльзэлүү, мэт ньиэргэлэ норхольэшльзэлүү чуму?" Таат Мишуткиэдиэ тудэ модибэгэлэ эгэтэллэ тудэ йонжонубэнин арпась, таат низаай: "Кин мэт йонжонубэгэ абудайльзэлүү?" Таат тудэл пайпэ уөдьэк йуёсиймэллэ, таат ходьибэй тунмэлэ низаай, тудэгэлэ мэ "кудьичэгэ" миннитэй, таат низаай. "Тиндии льэл! Мойник, мойник! Тиндии льэл! Тиндии льэл! Ой, ай, ай, ай! Мойник!" Пайпэ уөдьэ чирчэгэйдэллэ тандиэт шэйрэсь.



Маша таачилэ мээмэ

Пулундиэ тудэ тэрикэнъэ льэльэлни. Титтэгэ внууцэ льэл Машенькэ монут. Иркидьэ тудэ көнэпэнъэ лэбэйдьии, шаанпаай шахалэштин кэбэйни. Тамун киэйэ Машенькэнгин мөнни: "Митньэ хонтой-эк?" Тудэ хаахаагэт таат эпиэгэт ниэнудьэй: "Мэтул йанник мэт көнэпэнъэ". Эпиэги хаахаадэнъэ мөнни: "Хон, тэт көнэпэгэ эт эл лондаалек, шөбэтэйэк". Йахани пайпэптэ йуобии, шахалиадьяланы лэбэйдийлэ шаанпаайлэ. Машенькаадиэ шаал йэклиэ шаан йэклиэн, ньанмэн кус йэклиэн хонут, хонут, йуукэ тудэ көнэпэгэт кэбэсь. Тудэ көнэпэ эдиесьнумлэ, өрньэнуй, көнэпэпки эл мэдиини, эл антачки, эл эдэйнуни. Эйрэт, эйрэт, йуобииин Машенькэ бойсэ шобиэй. Бойсэ мургэчагэ йахай эмичэ йуобииигэ. Йуёдэгэ нумэлэк оюул. Машенькэ шэчпэд анилгэ йахадэллэ көндийй, нилги эл монојот. Шэчпэд анильгэлэ чулбайм, тамун йөйжсөш шэчпэд аниль. Шөги Машенькэ нумэгэ, мадаай окно архаа модибэгэ. Мадаадэллэ чунжэлэк эйрэшмэлэ: "Кинтэк тии мөдөл? Хөдит тии нилги эл йэн?..." Тан нумэгэ чомуодэ мээмээтэгэк модэльэлүүл. Тан пораагэ тудэл өйльэльэл, йуобии эйриэльэл. Йуолумэ кэлльэл мээмээ, Машенькэ йучиидэллэ, аяаарэм. "Дьэ, идьии, ньэханидэ эл йантэйэ тэтул. Тии мэткэ модотойэк. Мит оhoх пиэдэтнутмэ, хашалэк йиэлэшнутмэ, мэтул хашалэ лэгитэтмэ". Ниниэги нигийумуй

Маша, таа ходо льэт ньэлэмэдиэлэ эл аат, мээмээ нумэгэ, тудэл модаай тии эдьут. Мээмээ подьорхо чичкин йуөбийилэнин кэбэйнуульэл, Машенькэнин моннуульэл: "Йуөк ньэханидэ эл хөллэк, эл укэйлэк. Дьэ кэбэйлуугунэ, чин нугуут, дьэ тайниги лэгут!" Машенькэ чунжэлэ эйрэшум, ходо мээмээгээт шэйрэйтэм. Чумут йуобии миэстэк, ханидэ хонуол миэстэгэлэ эл лэйдии, нилги өйльэ йойлоочтин... Чунжэ эйрэшут өнмэдиэгэ йахай. Иркидьэ мээмээ йуобии эйрэллэ киэс, Машенькэ тудин мони: "Мээмээ, мээмээ, мэтул ѿан иркин подьорхобин мэт эпиэ, - хаахаа тамиэлэнин, ниэрэк, лэгулэк, хонтэллэ кэлтэйэ". "Эллэ, - мони мээмээ, - тэт йуобии шобиэтэйэк. Тэт йадур кэйк, мэт саам хонтот!" Машенькадиэнин табудэк наадануол! Пирожкик тудэл аамэлэ, чомуодьэ коробкэлэк минмэлэ, таат мээмээнин мони: "Дьэйуөк, мэт тинг пирожкик пөннитэмэ, э, тэт, мэт хаахаа, эпиэ тампин хонток. Дьэ, өнмэгэ лиик: короб чугэ эл йоюдайлэк, пирожки эл мэйнүлэк. Мэт шаал - будин арпайдэллэ, тэтул таат йуёт, нойдиит!" "Омочь, - мони мээмээ; кэйк тэт короб!" Машенькэ мони: "Пудулунидэ укэйк, йуөк эл тибо!" Мээмээ мэдин укэс, Машенькэ короб молђин шөги, тудэ йуон будиэ пирожкиньэй шойжок эгэтэмлэ, мээмээ шөктиллэ йуем - короб гудолуут обуёй. Пайайм таачилэ кэбэйлий омний мада нубэлангин. Мээмээ хонут, хони бучун шаал, ньянмэ молђодэгэн, паньхараа, шолэжaa, шөлиэншаал молђодэгэн, инирпэгэн, човоопулгэн. Хонут, хонут, ижилбэллэ мони: "Кёйкилгэ мадаатэйэ, пирожокэк лэктэмэ!" Машенькэ короб молђот:

Йуө, иуө!

Эл мадаалэк кёйкильгэ,

Эл лэйлэк пирожок!

Хонток эпиэнин,

Хонток хаахаанин!

"Йоктэ! Ходимэ андьандьэ Машенькаадиэк чуму йуем". Короб пайайдэллэ, аай кэбэс. Хони - хони, хони - хони, эгиэч, мадаай таат мони:

Кёйкильгэ мадаатэйэ,

Пирожокэк лэктэмэ!

Машенькаадиэ коробкэт аай:

Йуө, иуө!

Эл мадаалэк кёйкильгэ,

Эл лэйлэк пирожок!

Хонток эпиэнин,

Хонток хаахаанин!

Иркуорэм мээмээ: "Ходимэ пайличэ, Машенькаадиэк! Пудэн модой, йуукэ йуөм!" Эгиэй таа кэбэсь чугудьэ. Киэсь омниин модибэгэ, нугум нумэлэ, ходонгэ Машенькаадиэ эмиэги - хахадэньэ модони, шэсъпэд - анильпэдэйлэ таат кёйдэйм: "Тук, тук, тук! Йой ѿдайник, йо ѿтник! Мэт Машенькаадиэгэт лэгулэк, йадурэк кэчиимэ". Тоукэпул мээмээн илэйэ мэттэллэ эйууни мээмээ будиэ. Нумэпэгэт чумут тоукэпул ойдьэдэ тудэланин пөкки. Инлий мээмээ, коробкэлэ эгэтэм шэсъпэд анильгэ, таасилэ шэйрэсь йуобийланидэ эл йуөндьигуон. Укэйни Машенькаадиэ эпиэги, хаахааги шэсъпэд анильгин. Йуөнаа - коробок оyuол. "Нэмдик эдин коробкэ льэл?" - мони эпиэ. Э, хаахаа төбулги пайаймэлэ, таа йуөдэгэ тудэ андьэлэ эл лэйтэйну, коробкэ Машенькэ модол - энчи таат омочи. Айарэнаа хаахааги эпиэдэньэ, Машенькаадиэгэлэ эмлэчнаа, йугунунгаа, өнмэни монут мондо. Чэмиэсь.



Атаџун кэгдэбийэ мээмээпэдэ

Төвүодьэ шааньэй мэстэгэ иркин мээмээ нумэк льэл. Тан нумэгэ атаџун мээмээ уөк эмэйпэдэньэ иэлэлнил. Атаџун мээмээйүө титтэ эмэйгэт кэбэйдин удэлэни. Эмэйпэги мони: "Эл ньэ пэшэйнилэк атахлуот эйрэнник". Таат кэбэйльэлни хонут лэндуульэльэлни, хонут ширнэй абуутэк нульэлнилэ, таат шишкэлэ хартадин аай лэгидэлэ, шахалаадиэк кэлльэлул". Мээмээ уөрпэ тудин молльэлни: "Митин хартэк мэтлэ йукуой". Шахалаадиэ томун хартэк лэгэйнульэнум, тамунгэ йуөлтант чомунулэн, тамунгэ аай мээмээ уөрпэ тудэлэ чомуй мэтлэ йукуой". Шахалэ таниндин аай лэгэйнульэлум. Таат лэгэйнут бойсьэ. Йукожэльэлум, тан мээмээ уөрпэ таат ньэлэмэлэ эллэхчуон пөнгуони, шахалаадиэ нумул лэгут чэмэрэйм. Чэмиэсь.



Шахалаадиэ абудъаадиэ таачилэ шёйбой көдиэл

Пулут тэрикэнье модонги. Пулут мони тэрикэдийнин: "Тэт тэрии, пирог йиэлэш, а мэт анилэк икчиитэмлэ". Анил иидэллэ нумэ ланин мэ хонтом иркин миидьии, ходок. Хонут йуөдэгэ: шахалаадиэк йадайдэллэ ходуол чугэгэ. Пулут миидьигэт эгийэдэллэ, шахалаадиэ ланин хони, тудэл ходуой эл уучуон амдайбэн. "Дьэ подарэкэк аатэмэ мэт тэрикэнгин", - мони пулут, шахалаадиэгэлэ мидьум, миидьигэ пөним, тудэл киэйиэн кэбэсь тудэ йахадаасьэ эгэт. Шахалаадиэ тамунгэлэ лэйтэйдэллэ анилэ чурудьяа пэйжийлэм, тии таа иркиэнү агилэ, таат пэйжиит чуму пэшшэйм тудэ саам шэйрэсь. "Дьэ тэрикэ, пулут мони, ходимиэ воротникэк тэтин мэт кэсийимэ тэт мацилнин". "Холльэ?" "Миидьигэ таа анилньэ льэй". Тэрикиэдий миидьии ланин хони, ньэ воротник можуу, ньэ анил дэ өйльэ, тэрикиэдий тудэ пулуткэлэ ильдэчэльэлум. "Таатньэлбэн титимиэлбэн! Тэт айии кимдааньэдин чунжэй-эк!" Пулут дьэ, өнмэгэ эйтэм, амдэй шахалэ эл уольэл, ниниэги эрилбуйдэллэ, эрилбуйдэллэ нэмдик аатэмлэ. Шахалаадиэ пэйжиймэлэ анилгэлэ чуму иркин миэстэгэ шахалэштэллэ лэгут модой. Таат лэндэт мододэгэ тудин көдиэллэк йахальэлул. "Доробо, кумушка!" "Доробо, куманек!" "Иэйэ мэтийн тэт анилгэт". "Иидэллэ тэт саам лэндэк". "Мэт эл лэйдиййэ". "Дьэ, мэт иидэллэ лэндэйэ, тэт куманек, унуннин пробубэнин тэт лабил шиншай, анил тудэ саам тоттуутэй, дьэ йуөк, иись

модо, анил элидэтчэк". Көдиэл унуннин өнжэсь, тудэ лабилгэлэ пролупкин шиншайдэллэ модой. Чиэдьэмэ уодьюодэк. Дъэ тудэл иись модой, эмил читнин, таа тудэл лабилги тоттуульэл, эгүйэлэл. Өйльэ, эл кэлунуульэл. "Хамун анилэк туттуульэлум, эл абудуйэ", - тудэл таат чунжэй. Йуөдэгэ, пайпэплэ уожинин өнжэйллэ эмдэйнил, өрньэдэ тудэл йусиидэллэ: "Көдиэл, көдиэл! Толчиник тудэл! Толчиник тудэл!" Шубэжэт кэлдэллэ толчиилаальэлнаа көдиэлэ, кин коромыслолэ, кин ведролэ, бучунбэдэ. Көдиэл чирчэндьиилэ чичэгтэ тудэ ланилгэлэ шашагадайдэллэ тандиэт шэйрэйльэл, пэгиэльэл эл йуөндийдэ йолобудэ. "Дъэ омось, чунжэй, мэт тэтул омоччаа айии аатэмэ, кумушка!" А шахалаадиэ пайуулбэндэ анил йубэгэл ланин лэндэллэ айии шаар олот миннэ монут эл холии шэйльэл иркин нумэнгин, хадунгэ пайпэпул блинэк йиэльяштут шөуульэлнилэ. Таа кадка молю лөудуульэл тесто молю, таат шэйрэйт пөктэгэ ньачин көдиэлэ: "Таат кичнуумик тэт?" "Мэткэлэ чуму толчинаа!" "Ой, куманек, молльэл шахалаадиэ пайуулбэндэ, тэткэ лэпулэк укэйльэлүл, э, мэткэ йуон ходок, мэткэ чомохото йуось тэт тахар, мэт насиилэ матадайэ". "Убуй дъэ бэдэк, мони көдиэл, ходо хонтойэк, кумушка, мадаак мэт будиэ, мэт тэтул йохтот." Шахалаадиэ көдиэл йоујодэ будиэ мадаай, тудэл тудэгэлэ көудэй. Таат шахалаадиэ пайуулбэндэ модот чурудьяа аньяануй:

Толчиилуодьюон эл толчиилуодьюок пойэмэлэ,

Толчиилуодьюон эл толчиилуодьюок пойэмэлэ.

"Нэмдик, тэт кумушка, монмэ?" "Мэт, куманек, мэ модьэ: толчиилуодьюон эл толчиилуодьюок пойэмэлэ." "Убуй, кумушка, убуй!"



Шахалэ таачилэ рак

Шахалаадиэ ракныэ обуут иркинльэн аньяаат ньэмолюодэгэн. Шахалаадиэ мони ракнин: "Дьэ ньэкиэйийитчили атахлуот". Рак: "Дьэ, шахалэ, ньэкиэйийитчили таа!" Таат ньэкиэлиэльэлни. Шахалэ пөгиэльэл, мэдин пөгэдэгэ рак лаџидэгэ тогтуульэл, шахалэ миэстэдэгэ йахальэл рак эл лөудуульэл. Шахалэ йадайльэл йуөдин, лаџилэ норхходайльэлум, рак лөудэллэ иолльэл: "Мэт тудаа айии мэт тии льэйэ". Чэмийесь.

Лиса и журавль



Шахалэ таачилэ курчиэн

Шахалэ курчэнныэ ньэкөнмилиэльэлти хадунгэ эрэ, кин эрэ уйлуол параагэ кумпэнгүйт гудэльэлти. Дьэ, шахалэ иркидьэ курчэнныэлэ тудэ ланин ньиэльэлум, чоччик куманек монут. "Кэлук, куманек, мэт ланидэ! Мэт тэтул омосьэ лэгулэ лэгитэт. "Курчэн танидэ кэбэлиэльэл гудэлэллэ, шахалэ тан кашалэк манный монут йиэлэшлиэмлэ, тарелкэгэ абуттэллэ, чуму чафитэльэлум. Таат курчэннин молльэл: "Лэндэк, мэт голубчик куманек! Мэт саам йиэлэшмэбэдэк". Курчэн йобулэ кичиим, кичиим. Толчидьяай, толчидьяай, ньэлэмэ эл кэлуну. Анагэ эл йафуний. Шахалаадиэ тин тарелкагэлэй отточтэ мэ ньэлиим, таат тудэ саам лэгут улдэм. "Мит хаша лэги, мони шахалаадиэ, мэтул эл судиилэк, ануремэ, куи! Ньэлэмэ өйльэ тэтул лэгитэтин лэгул". "Пасишибэ, кума эдуөнгэн дэ! Мэтльэнин гоччиигэк". Угуйэштэгэ шахалаадиэ курчэннин гочцидин кэлулул, курчэн орешкэлэк алийэлмэлэ, таат кувшиингэ абуттгаальэлум йукуолдьэ анильньэйбэнгэ, таат столгэ эгэтэллэ. Молльэл шахалаадиэнтин: "Лэндэк, кумушкэ!" О, убий ньэлэмэ өйльэй-энбэн лэгитэтмэбэн. Шахалаадиэ кувшиингэ то тинландэт то танландэт ньэлэйтэм, то йонлэ мэдэйтэм, ньэлэмэлэ эл мэйну. Иулги эл хонну кувшиингэ. Э, курчэн лэндэй кувшиингэт, чуму лэгулэ лэктэллэ мони: "Мэтул эл судиилэк, кума! Ньэлэмэ өйльэ тэтул лэгитэтин лэгул". Шахалаадиэ досодыич, чунгжэльэл омось йубэгэтчэ цэлый неделягэ, э, нумэнин лэндуульйт яхаль-эл. Ходо тудэл курчэнтэлэ лэгитэм, тудэгэлэ курчэн таа аай лэгитэм. Тан параагэт курчэн шахалэнъэ ньэкөнмэниилэпэги чимиэс.



Эл иниэлбэн мондо

Мондо козелньэ кэбэйльэлни омосьэ улэгэ лэйдин мургэсьэ йуобин ланин, таа таат омосьэ йуобиисьэгэ. Эйрэт, эгужут шөгиэль-элни эмисьэ йуобиисьэгэ. Эл эндээ молбо йахальэлни йуенидигэ: көдиэллэ шаал аал лэгулэк йиилэшнилэ. Козел мондоонин чурудьаа мони: "Нэмдэк аатэл, мэт үнэм мондо? Миннэ мит эрий чудайили. Миткэлэ лэннитэм йононьэл көдиэпэ". Мондо айии чурун мони: "Шаал будин арпасиили, титтэл миткэлэ эл йахаранит миннэ". Арпайлэни козел мондооньэ шаал будин. Арпуйни, арпуйни, арпайт шаал иисьэгэ йахани. Мондо шаал иисьэгэт пөмэриэльэл, таальэт чилгэгэт унмуунэ йиэльэльэл, чилгэ шэлгэйлэм, таат албудэ пөмэрэл лөудуульэл лэбиэгэ. Тийнэ көдиэпэ лэгул йиэлэштут модолуопэдэгэ лэбиэгэ пункэгэйльэл, иркэйт өртэйльэл: "Бэ-э-э" монут. Тамунгэт иркэйт көдиэпэ чумут титтэл лэгул альбэштэллэ, отуу таптайт эгуйуорэт, шэйрэйльэлни кин ханидэ, йолобудэ эл йуөдэйуон. Мондо эгэдэллэ, нигидэллэ мони козелнин: "Албудэ өнжэйк шаалгэт. Мэткэлэ көдиэпэ иниинаа, мэт чуму титтэл шэгэшэй. Мэт таатмиэ мондо уодьэ, пөн эл иниийуодьэ. Бэ-э-э!"



Пукиль, ульэгэраа, шөткарий

Йаалуот модольэлни, пукиль, ульэгэраа, шөткарий уот. Лочил чинэдин йуобии ланидэ кэбэйльэлни, унундэй яхальэлни, эл лэйдиихи ходо чабалуол можуугэлэ. Шөткарий мони пукильнин: "Таа тэт будиэ модот чабашили". "Элльээ, шөткарий, улэгэраа читнэй, тудэл унунгэ чиэрэс абудаагэн, мит тудэ будиэн чабашили". Ульэгэраа унунгэ чиэрэс абудаай. Шөткэрий тудэ будиэн чабуяаай, айии хондэгэ ульэгэраа шэлгэсь, тандиэт чирэйни. Тамун чэнийт пукиль нуолгэт тандиэт шашабадайльэл. Таат йаалуот элэдьульэлни.



Лихо одноглазое

Иркин андьэлбэн

Иркин лудун чиэкчиль модольэл эдьут, эндик монтэмэ: "Мэт ньэханин эрчуон эл йуёйэ. Монни эрчуон льэй, хондэллэ ансийт тан эрчуон". Тандиэт кэбэйльэл, чомобото уожаальэлум йуммулланир, хонут иркин шоромок нуммэлэ. "Доробо, киэ! Ханидэ мэ хондэк?" "Дьэ чаачаа, чумут монни, эрчэлэк лэбиэгэ льэл, табудэк ансийимэ". "Атахлуут кэбэчиили. Мэт аай омось модойэ, нъяханин эй йуойэ эрчуон. Хондьиили атахлуут ансийигэ". Дьэ кэбэйни, хонут бойсьэ йуобийн миэстэгэ йахани тобуодьэ шааньэй, ланмунэй чилгэндьэ бучун обуодьэ шаал молбо. Таа иркин чадилэлэк нуннилэ, тан чадилэгэн кэбэйни. Хонут, хонут иркин нумэдиэк нуннилэ. Пэн эмидэсь, ньэханидэ хонуол можуу өйльэ. "Дьэ тин нумэнтин шёйиили". Шөнни, нилги таа өйльэ, олбордоочаалэк, хододэ эрись. Мадаани, модони тит саам. Таат, э, кэллэ мөдись чичтэ, мэтлорхой, йуруудьэ, иркин андьэньдьэ пайтэгэ. "А, мони, мэткэ гоччишэлэк льэнгил. Доробочэ". "Эпиэ, доробо. Мит тэткэ амилмалдин уччиили". "Дьэ, омось, йоулэмэ лэктэмэбэн мэткэ льэй!" Титтэ льэй!" Титтэ инлиэни. Тан пайтэгэ укэсь, иркидьэ пайиэл лосилэк шэйрэмлэ тудэ лочилгэлэ пиэдэтуум. Титтин альпэдин кэлдэллэ, ньэридэньулбэнгэлэ миндэллэ, куддэллэ, оноххэ шиншайм, таат миндэйллэ лэндэй. Лудун чиэкчиль чунжэлэк эйрэшмэлэ модот, ходо гуттэм, ходо льэтум. Таат лосил йуёт модот мони: "Эпиэ, мэт


лудун чиэкчиль уодьэ". "Нэмдик лэйдии мэйнэ аадин?" "Дьэ, мэт чуму лэйдии аадин, мони, тэт игэйэндэйэк? Тэтул ултэги надонуол, таа эл мэт кэйтэйэк, мэт тэтийн андьэ мэт аа". Тудэл пайпэткэ хондэллэ киэс, атахун игэйэк кэсиимэлэ, иркиэт кэйбэй, иркилльэ инльуой. Дьэ, ултэм кэйбэл игэйэлэ. "Таа таа, эпиэ мигидэ йодайк миннэ". Иодась мигидэ, таа игэйэги шашађась. "Уодьэ, мони, кузнец", эдуен эрууљэл эпиэ. Инльуол игэйэ миндэллэ табудэ эл пусь йодом тан пайпэткэлэгэ омось. "Дьэ, эпиэ, йодайк миннэ". Иодась, эл шашађадай. Дьэ тудэл шилэлэк минмэлэ, пугэлэтуум, таат тан шилэ миндэллэ, омол андьэдэгэ эгэтэллэ, ньумуддии обушникэ таат пайм тин шилэгэлэ. Пайпэткэ таат йодась, игэйэги таа шашађась, пороккэ таа мадаай. "А, кукул, идьии мэткэт эл кэбэйтэйэк". Дьэ тудэл йуөдэгэ аай эрчуонгэ йахай, чунжэ эйрэшут модой, ходо палаатэм? Овечкэплэк кэлнил, лэндэт эйрэллэ, тамунпэгэлэ нумэгэ шёкчиим. Лудун чиэкчиль аай аммали. Угуйэлмэ тудэ овеспэгэлэ укутэчэм. Лудун чиэкчиль мађилэк минмэлэ, кинмигидайм, пугэлбэдэллэ пудулунидэ, тамун мородэллэ тан овеспэ титэ побожилэ хони овеспэ йолаат, иркэнуу мэйнудэ пэйжийим пудулунидэ. Тудэгэлэ аай миндэллэ пэшшэйм, тамун йолаат тудэл эгэдэллэ мони: "Прощай, эрчуон! Тэткэт мэт ниниэ төнбиилуол лондо, идьии ньэлэмэ эл аатэйэк". Тан пайпэткэ мони: "Миэдэк аийи, тэт аийи мэткэт эл кэбэсьэк!" Тандиэт лудун чиэкчиль аай йуобиин чадилэдэгэн кэбэсь. Иуөдэгэ шаалгэ нумэдьиидэк ньатньэл чэроуруу нононъэйбэдэк. Тамун миндин эрдьюорэльэлмэлэ, тан нумэдьиидэ ногэтийн миндэгэ таа тоттуульэл. Нэмдик аатэмэ ходо льэтум, ньэходо эллодаатэйэк, йолојудэ йуөчиидэгэ: эрчуон аай тудэланин кэллэ мөдись ёрниэдэ: "Тии льэлъэлдэк, кукул, мэткэт эл кэбэйэк!" Лудун чиэкчиль тудэ чоёйаадиэгэлэ миндэллэ чоўум тудэ нугэнгэлэ, таат кэбэй бойсээ. Тудэ омниин модойэгэ йахадэллэ кишшэсьюм тудэ нугэнгэлэ, "идьии дэ йуө эрчуон" монут. "Иуөчиик, мэт эл нугэннъэйэ, э, мэт көнмэгэлэ бойсээ лэгум". Тии титуодьэ чуөльдии чэмиэс.

ЧУУЛЬДИЙ, НЬИЭЖИИЛПЭ

(Сказки, рассказы)

B. Сутеев

Цыплёнок таат уожиннодо (Цыплёнок и утенок)



Йаайинэгэт, укэйльэл уожиннодаадиэ.

Мэт укэсьэ! - мони тудэл.

Мэт аай мони: - курица уө.

Мэт мэ эйрэисьэ, - мони уожиннодо уө.

Мэт аай, - мони курица уө.

Мэт инэрэк инэртэмэ - мони уожиннодо уө.

Мэт аай, - мони курица уө.

Мэт кэлидьэлэк нуммэ - мони уожиннодо уө.

Мэт аай, - мони курица уө.

Мэт добулэк минмэ - мони уожиннодо.

Мэт аай, - мони курица уө.


Мэт йардьидин эрдийэ, - мони уожиннодо уө.

Мэт аай, мони курица уө.

Мэт йардийэ, - мони уожиннодо уө.

В. Сутеев


Йаан кошкэ уө (Три котенка)



Йаан кошкэ уө - эмбэй, шейбэй, пойнэй - шөльбулэк йуөчингилэ, таат тудэй яалаат ханигаа. Шөльбул йулупульньэй банка молбин шөги. Кошкэ уөрпэ тудэй яалаат, шөльбул шэйрэч. Банкагэт укэйни йаан пойнэй кошкэ уөк. Йаан пойнэй кошкэ уө алдуулэк пудэй йөчингилэ, табудэк ханинааныилэ. Алдуулэ чирчэгэс чуёлэ самовар труба молбодин. Кошкэ уөрпэ тудэй яалаат. Алдуулэ чирчэгэт шэйрэч, труба молюот йаан эмбэй кошкэ уөк укэйнил. Йаан эмбэй кошкэ уөрпэ ньорольгэй уөнга анилэ, тамунгин чирчэгэйни! Анил йэрэсь, уожи молгот йаан кошкэ уөк оюунбэллэ эгэдэйнил. Йаан оюунбэй кошкэ уө нумэнин хонни. Чугэ хонут пугэлбэнэги кийлэй, таат тудаа ходимиэги таат гудэни: эмбэй, шейбэй таат пойнэй.

Л. Толстой

Филкэ (Филиппок)



Филкэ монут ньууньэй куөйпэ уөдиэк льэльэлүл. Иркидьэ уөрэптэ школанин кисьэдьин кэбэйни. Филкэдий тудэй моёо миндэллэ аай хондин льэлэл. Эмэйги молльял тудин: "Хаџилэ тат Филкэ гудэлэк?" "Школанин". "Тэт айии йукуодьэк, эл холлэк," - эмэйги нумэгэ понъяашльэлүм тудэгэлэ. Уөрпэ школанин кэбэйни. Эсиэги угуйэлмэ уйниин кэбэсьуодэк йуобийланин, эмэйги аай уйниин кэбэсь. Филкэдэ тудэй эпиэнэ поньу-

ользэлти нумэгэ. Филкэдиэнин элдэлкиэльэл тудэдьиэ нумэгэ лэги, эпиэги йунжуульэл, э, тудэл мөбөлэк инчиилаальэлмэлэ. Тудэ мөбогэлэ эл нуулэл, эчиэн мөбөк мильльэлмэлэ, таат школанин кэбэйльэл. Школэ село йафилгэ, хойл нумэ архаа льэльэл, Филкэдиэ тудэ нумэ архаа льэл, нумэпэгэн хондэгэ, тоукэпул тудэгэлэ эл ушэни, тудэгэлэ лэйдиинаа. Тудэл йиэн омниин нумэпэгэ йахай, таа хондэгэ тоукэпул тудэгэлэ таат ойилаанаа, Жучка тамун йалаат чомуодьэ тоукэк Волчок монут тудэгэлэ ханинаа. Филкэдиэ титтэгэт шэйрэс, тоукэпул тудэ йалаат ойдьэдэ, Филкэдиэ өрнэй, таат титтэгэт шубэжиэй, таат ньобой. Иркин шормоткэ укэсь нумэгэт, тоукэплэ шэгэшэйм, таат мони: "Тэт ханиигидэ тэт иисээ мэ шубэжэк?" Филкэдэ ньэлэмэлэ эл мон, тудэ мабил албэгэлэ пойайдэллэ шубэжиэй эл пуусь. Шубэжэт школагэ йахай. Крылэшкэ нилги өйльэ, э, школэ молбо мэдись уөрлтэ ажуупэги. Филкэдиэ пөдэк иниилиэмэлэ: "Ходо учитель мэткэ укэтэйтэм монут?" Өнмэлэк эйрэшйэмэлэ, нэмдик аатэмэ сахат. Йоловудэ кэбэйлугунэ - тоукэпул мэткэлэ лэнните, школанин шөктин - учитецэлэк иниимэлэ. Школэ архаан иркин пайк ведроньэт хонул, таат мони: "Чумут кичийэни, тэт ньэбон тии обок". Филкэдиэ школанин тамунтэ шөнни. Сенэгэ тудэ мобо леудэмлэ таат шэсьпэлэк йоюдаймэлэ. Шко-ла уөрпэлэ улдуой. Чумут титтэлэ өрнээриинилэ, таа учитель кэйлэй йанарайньэт өрдоптэгэ эгужул.

"Тэт ходо гудэк" - өртэсъ тудин Филкэдиэнин тудэл. Филкэдиэ тудэ мобо мойт ньэлэмэдиэлэ эл мон. "Тэт кин уөдьэк:" Филкэдиэ, эл монобот. "Ду тэт эл ажууньэйэк:" Филкэдиэ таат инлэй, ажууги эл укчи. "Тайниги нумэниин хон эл аннуульнидэ". Филкэдиэ мэт молльэл шаарэ дьэ, тунмулги инлуодэгэт киэльэлүү. Тудэл йодэйльэл учителланин таат ибэлиэльэл. Тамунгэ учителнин Филкэдиэ йойлукэльэл. Учитель тудэгэлэ йодобот ниидийильэлум, таат йойлоочльэлум уөрэптэгэт, кинтэк тин уо? "Эдуөн Филкэдиэ, Костюшкя эмдьэги, тудэл тудат школанин эрдийбэдэк, эмейги тудэгэлэ эл йанну, тудэл абии школанин киэсъ". "Дьэ мадаак лапкэгэ тэт чаачаа архаа, мэт тэт эмэйгэт нийнүдьэтэйэ, монтойэ тэткэлэ школанин йаннугэн". Учитель тудин буквэплэк кишшэчмэлэ, Филкэдиэ буквэплэ чуму лэйдиим, чаайундэгэлэ чун-нуульэлум. "Дьэ-идыи тэт ньуу тин буквэплэ эгэтэсъ". Филкэдиэ мони: "Хве-и-хви, лэ-и-ли, пе-ок-пок". Чумут чэниэнгаа. "Дьэ, омосьэк, - мони учитель. - Кин тэткэ кисьуоги чундин?" Филкэдэ мони эл иниисьуон: "Костийушкэ мэт инилиисээ, мэт чуму лэйтэй. Мэт эл йольэй ходимиэ шоромо уодьэ!" Учитель нуөлий и мони: "Тэт айии элмэт полилэк, дьэ кисьэлэк". Тан парагэт Филкэдьиэ школанин эгужэй. Чэмийсъ.


Амундиэ (Косточка)



Эмэй сливэлэк магазингэт минмэлэ, таат тудэ өрпэнийн обед йалаат тадиит мөнүт тарелкэгэ пөниим. Ваня ньэханин эллэммэлэ бэдэк, чуотэ йонлэ мэдиинудэ эйрэй. Тудэл тан сливэпулнин холуйнуй. Лэктин наа эрдильэл. Нилги өйльэдэлмэ, тудэл иркиэл миндэллэ лэгум. Обэд киэй эмэйпэги чунум, иркиэт эл йахуйльэл, эсиэпэдин мони. Обэдтэдэйт модот, эсиэпэги мони: "Уөрпэ нилги, эл лэй иркин сливэгэлэ?" Чумут монни: "Эл лэйэ". Ваня кэйлэдэйдэллэ аай мони: "Мэт эл лэйэ". Табунгэ эсиэпэги мони: "Кин лэгум тамун табантит эрись, тамун айии эрчуон чомојотэ эл уо. Эрчуонги тамун льэй, эдьин сливэпул молбо амунэк льэл, кин эл лэйдий тамунгэлэ лэктэйлэ, таат амладайтэм тан амунгэлэ, тан шоромо амдаанульэл угуйэштэгэ. Мэт табудэк ингиимэ". Ваня модот подьольэй, таасилэ мони: "Эллэ, мэт амундиэ окногэн пэшшей".

Тии чумут нуөлэги, тан Ваня ибэлиэй. Чэмиэсь.

Слон



Иркин индэйскэ слонньельзэл. Тан слонгэлэ эрись лэгитэнульэлум пөгильтэ, табун будэн унъэсинульэлум чомојото. Иркидьэ слон йобумуллэ нөйлэ эгэрэм тудэ пөгильтэгэлэ, индиэйс амдэй. Тамунгэ индиэйс тэрикэги ибэльэдэ, тудэ уөрпэ кэсийдэллэ, слон нойил аал пэшшэйм мондэллэ: "Слон! Тэт эсиэпэги куддэмик, кудусик туөнпэ аай". Слон уөрпэплэ йуөдэллэ, чанмуол тангэлэ хобота миндэллэ, тудэ будиэ моттом. Тамун йолаат тан слон тан уөдэ ажуу мэдиинульэлмэлэ, таат уйнуй тудин эрэ. Пиэгэ андай эрэмэннууллэлэ. Чэмиэсь.

Л. Толстой

Ханьил (Орел)



Иркин ханил нумэгэ аальэлмэлэ чугэ архаа чобул йабилгэ уөрпэпки лъэльэлни. Иркидьэ тан шаал архаа шоромоплэк уйльэлнил таа уйнидэгэ ханитэгэ анил мойт мэриэльэл. Тамунгэлэ шэйлэ айнаальэлнта уөрньэлигэ тамунгэ тудаа анилгэлэ пошэйм. Шоромопул анидэйлэ миндэллэ кэбэйни. Ханитэгэ тудэ уөрпэгэ. Хондолло модаай уөрпэпки нижаани лэгул ансийт, ханидэгэ жилбэллэ модаай: "Уөрпэ нижэлгэт аай мэриэсь, чобулланин мэриэсь. Таат анил мойт киэсь, кэлдэллэ тудэ уөрпэгэ лэгитэк анил шашахатэ. Ханидуөрпэ титтэ ана йонгнийт титтэ эмэйлэнин н्यаасьэтки."

И. Шапошников

Мэт кэйуол коньки (Мои первые коньки)

Пуркииштэ ньэмалыилгэ мэт эмэйлиэ мэтийн конькик подароккуон кэймэлэ, мэт тан подьэрхэгэ конькидэллэ йархасьэнин мельницаланин кэбэсьэ. Мэт конькипэ ултесь таат пөмдьиэйэ. Мэдиилугэ мэт йолаат куёйлэ-уөрэптиэ өрнүэллэ мэдэйни: "Йаклудэ эл холлэл! Арпаак!" Дьэ тат йарха шанаёй, мэт эл мэт лэйтэсьэ ходо уожийгэ, имилгэн китнэт эсиэ. Өрнүэйэ уөрэптиэ аай өрнүэни. Мит өрнүэлнин мельникэк шубэжэт кэлул, мэткэлэ уожийгэт асиим. Мэт чомобото чиэдьэтчэ, иись больницэгэ ходойэ. Мэткэт конькипэлэ оногаа, тан чиэдьэгэ конькилэ эл пөмдуйэ.



Мэткэлэ ходо корытэгэ щукадиэ тottoбором (Как меня щука в корыте поймала)



Мэт чаачаа чомуодьэ щукадиэк иидэмлэ, таат чуланнин отчого пөниидэллэ хонтом. Мэт таннигэ йэлукун ньэмалбильньэ. Мэт чуланнин шэйэ, таат отчо молбин мэт нугэн шиншайдэллэ, щукадиэк ансийт уожик бородиимэ. Щукадиэ йуоги нүктэллэ табудэк нильтэлэ. Щукэдий эл мэт чудэдэллэ ходуолэл. Дьэ таат, мэт мэдийилугэ, мэт шашхулгэлэ щукадиэ тottoбором тодииилэ, мэт таат өрниийэ мэт нугэн абудудэ. Ой, щукадиэ мэткэлэ мойм! Мэт өрнээлнин мэт эмэй кэлдэллэ щукадиэгээт мэткэлэ лондом.


Мэт чаачаа чомуодьэ щукадиэк иидэмлэ, таат чуланнин отчого пөниидэллэ хонтом. Мэт таннигэ йэлукун ньэмалбильньэ. Мэт чуланнин шэйэ, таат отчо молбин мэт нугэн шиншайдэллэ, щукадиэк ансийт уожик бородиимэ. Щукадиэ йуоги нүктэллэ табудэк нильтэлэ. Щукэдий эл мэт чудэдэллэ ходуолэл. Дьэ таат, мэт мэдийилугэ, мэт шашхулгэлэ щукадиэ тottoбором тодииилэ, мэт таат өрниийэ мэт нугэн абудудэ. Ой, щукадиэ мэткэлэ мойм! Мэт өрнээлнин мэт эмэй кэлдэллэ щукадиэгээт мэткэлэ лондом.

Коза

Мит коза подъэрхобо 4 крушкэ
ибишиик кэйнумлэ.
Козагэ чэнчэ порхой унмутньэй.
Подъэрхо айии улэгэлэк пугэсьэ
уожик тадиинул козанин.
Мит набаа ануэрэй мит коза.
Козликиньэ иркин сарайгэ
мит эмбэй овца эдьул.




Пөөн подъэрходэ шөрилэ
(Дневник природы)



Собони угуйэлмэ шажилнэйбэдэк. Шаанолжичэ шахалэдайльэлни. Шаанолжигэ лөмдьиэй. Угурчераапэ чуө элолжичэчуон обуони. Ньэгиэжэлмэ мэрэт муддэйни, пугэчэ лэбиэланин, иркин йоубурчэ курчэнпэ.

СТИХИ



B. Жуковский

Пиччиидиэ (Птичка)

Пиччиидиэ мэриэнуй,
пиччиидиэ йуодой,
пиччиидиэ йахтэй;
пиччиидиэ мэрэйбэдэк,
пиччиидиэ йуодойбэдэк,
пиччиидиэ чуө өйльэ!
Хадунгэ льэк, пиччиидиэ?
Хадунгэ тэт йахтаанулбэн?
Иуукэ лэбиэгэ
абутэ аанумэ тэт;
таяа тэт йахтаалнуйэк
тэт йахтэл.


A. Толстой

Лэбиэн йончэптэ (Колокольчики)

Мэт йомчэлтэ
Чэбиль лэбиэн шёрилэптиэ.
Таат мэтул йуөмэт
Эмбэдэ - зъэльэнонуодьэ?
Нэмэгин таат йалбидэмэт
Май чэнчэ подьорхогэ
Эл көудьуодьэ улэгэгэ
Йо йархужиэшут?
Йахадаасьэ хонтом мэткэлэ
Йоннуой чэбильгэн;



Титул эгүйурэт,
 Пайдудэ хохчинэ
 Мэт йомчилтэ
 Чэбиль лэбиэн шөрилэптиэ!
 Мэтин эл йоёумунилэк
 Эмбэдэ - зьэльэнонуодьэ!
 Мэт аяаалэ этэл эгэрэйэ,
 Тит алин мэт муддэчэ,
 Уздэлэ эл мойчэ
 Йахадаасьэ пөгүл!
 Мэт, мэрэйэ, мэрэйэ йоёотиититэ,
 Молин лэбиэ шолохок обуол:
 Йахадаасьэ - аранча мэткэлэ хонтэм, -
 Ханидэ? Эл лэйдийэ!



A. Толстой

*Ньяадэ
(Осень)*

Ньяадэ! Лөмдьиэй чумут
 Нужунуол мит сад,
 Шахалэсьюул полжисьэ
 Илэйэ миидэ мэрэни.
 Йуусэ тии таа шэрэлэчнуни
 Таа лэбиэн будиэн
 Кэйлэчнул лэбэйдин абудьэпул
 Кэйльуйнул рябинэгэ.

C. Маршак

*Питчиидэ
(Ласточка)*

Улэгэраа зельононуомуй
 Йолоодьэ подьобой
 Питчиидэ пуэрэнэ
 Мит сенэнин митин мэрий.



Тудэнъэй юл одьэ илунуй
Пуорэ тудэнъэ аай...
Аньясик кэлдэллэ
Митин иилугэльэл чугуон.
Тэтин зернолок кэйтэмэ
Тэт юахтэй юахтэй
Нэмдик юукэй лэбиэгэй
Тэт кэсиимэ.

A. Barsto

* * *



Полгэ лөйүдэнаа мээмээчэнэ
Шашхулдьэйлэ шашахаальэлнаа
Мэт тудэл эл пошшэйтэйэ
Тамунгэт тудэл мэтийн омось.



Хоробончиэди хонут ѹэжунний
Хонут тудэл ѹуусынний.
О, доска чэмүйийэй
Саасэй мэт лөудуутэйэ.




Мит Танядиэ өрлэ-ибилэй
Мячик унунгэ лөудэллэ
Чурун Танечка эл ибильэлэк
Эл чирэйт унунгэ мячик.

Чолбоаадиэгэлэ хосяйкаги пэшшэйльэлум
Тибо аал пөньюольэл тудэл
Скамейкагэт эл эгиэльэл
Абунбаальэл тудэл тибогэт.



Матрос моё
Эгэйэ нугэнгэ
Мэт кораблик аадэ
Чугуодьэ унунгэн.
Мэт йолаат
Алдулэпул чирчэгэни
Мондо мэтийн
Митул мотток капитан.

Мэткэ модой козльонок - ирдээ
Мэт тудэл логитиэну нойдийт
Угуйэлмэ ажоон зельононуодэ садкин
Мэт козльонок - ирдээ хонтот.



T. Волгина


Малинэнгин ўообии лани хонтойли (По малину в лес пойдем)

Малинэнгин ўообии лани хонтимили,
Лондэлнин кудэлэйтэйли, кудэлэйтэйли, кудэлэйтэйли.
Йэлоодьэ нумө пудэмэ, ўообии ланий чадилэгэн,
Чонул тэт мэт лэбэйдии, лэбэйдии малинэ.
Тэт малинэ эл агин, эл агин, эл агин,
Шахалэшкэн чоболнин, чоболнин, чоболнин.
Йэлоодьэ нумө пудэмэ, ўообии ланий чадилэгэн,
Чонул тэт мэт лэбэйдии, лэбэйдии малинэ.
Ходо малинэ шахалэштэй, шахалэштэй, шахалэштэй,
Лэгул мит шойтэй, мит шойтэй, мит шойтэй.

Йэлоодьэ нумө пудэмэ, йообии ланий чадилэгэн,
Чонул тэт мэт лэбэйдии, лэбэйдии малинэ.
Лэгүл мит шойтэй, мит шойтэй, мит шойтэй,
Чуму мит көнэпэ нээтэй, мит нээтэй, мит нээтэй.
Йэлоодьэ нумө пудэмэ, йообии ланий чадилэгэн,
Чонул тэт мэт лэбэйдии, лэбэйдии малинэ.

A. Софронов

Шондьилэ кэлул
(Наступление весны)



Чиэдэ йононьэйбэн уодъуодэк.
Илэйэ инлиисьуодэк.
Чиэдьэ пиэдэйбэн титимиэдьуодэк.
Йэльуодьэ эмэсьэ йэдэсь,
Пэн пугэлбэдэй.
Аннахэ
Пукэлэ эл альаа ходосий,
Пугасьэ илэйэлэ тудэгэлэ
Бородиим, бородиим.
Йэльуодьэ игийэлэ
Йочиим, йочиим.
Тибо уожиилэ пуйжэнум.
Унун йархагэлэ хонжэнум,
Шугадэсь унунгэ,
Кэбэсь хониньэт.
Пукэлэ альаай,
Йархалэ хонжэнум.
Унунгэ йарха кэбэйльиэй,
Шэйльйуургуупэгэн
Уожиилэ ултэдэйм.
Унун шэйль йургуупэгэлэ
Уожиилэ ултэдэйм.
Иодуупэн тудэл ойдэсь,
Улэгэн миэстэплэ чуму ойтадайм.
Андаунундэгэн
Ойчэ ойлэк чонтомлэ.
Нигийуодьэ йархан кирчикэк,
Чумут лолбодэ таат низаадэ,

Подъоходэ подъондьи.
Унун чурудаа
Подъольуодэ эмбумунэй.
Чохочоптэгэ дъэльуононуой
Шаал чумут пожисъльэлни,
Чумут кэрпэжэлиэльэл.
Бучун пиччиипэк
Мэрэт кэлнил,
Лэбиэгэт кужуулэнин
Титтэ йахтэ йахтаариилаанилэ.
Өнмэгэ
Мит чиэчэллэ
Подъолэй.
Тинидэ танидэ муддэйни
Мит эмбэй чунгэ.
Таат мит йахан эйлуол лэбиэгэ
Мит йонжуол ниниэгэлэ мэжжэськэ
Пуорэ киэсь.

Б. Хабырыыс


* * *

Пудэ чэлкий,
Эмиль чиэсь.
Помнэйэ киньэ
Пойнинум шаалгэлэ.
Чурудьяа, чурудьяа
Чиэсьэ понхолэ альбэшнум
Киньэгэ миннэ
Пукэльэ, йарха льэльэлтэй.



М. Тимофеев

* * *




Эмбэйэ унумэндьэ чолборо,
Эмбэйэ андьэндэ чолборо,
Пойнэйэ пукэльэ титимиэ
Пугэсьэ маиньэй чолборо.

ЛУЧИИН ОМНИИ ЧУНЖЭ - ЭЙРЭШКИ (Загадки)




1. Туркин кунэль маџилэк.
Чумут эл мулдэгэйэнни.



2. Чэрэйруо ситэлэк
Эмбэй нумэпэдэлэ хоттой анлиisin;
Хамун эмбэй нумэпэдиэк,
Таатмиэ пойнэй эндийуонпэдиэк.



3. Модой пулундиэ,
Маџилпэ мориэт.
Кин алхаар мугэтэм,
Табун андья уожииги альбаанул.



4. Ньэ подъорхощексиль, ньэ шэсьпэ аниль,
Улдуой нумэ "шормолэ".



5. Тудэ саам кэйлэньэй, сахарньэй,
Маџилги зеленонуой, бархатньэй.



6. Кэйлэй мархиль.
Модой эмисьэгэ,
Майлаги пудэ.



7. Чиэдьэмэ пугэмэ
Иркинь лэк.

8. Йукуом пойнаачи
Йуобийгэн прыг - прыг!
Поколэгэн
Тык - тык!



9. Скатерть подъольбой
Лэбиэлэ чуму кэнбэлэшум.

10. Пуорэмэ аяаэрэтнум,
Пугэмэ гйэлбэтнум,
Нъаадэмэ лэгитэнум,
Чиэдьэмэ пугэлэдьэйнум.




11. Кин тудэ нумэгэлэ
Тудэбудиэ эйрэшнум?

12. Антон обуой
Иркин нэйлэ:
Пудэгэлэ анчина,
Пудэл эл эдэйну.





13. Ођуой чөбсөо будиэ
Кэйлэй рубаханьэт Егоркэ
Кинтэк хонайл
Чумут нъаасьэлэ уийина.



14. Йэлүкин нэмдьийэ
Иркин крышагэ аал огуони.




15. Мэт аадээт эгужуй,
Мидэдьэлэк кэсийимэлэ.

16. Ньянмэ куст эл, о, полжисьэни,
Эл рубахалэк, э идоэй.
Шөрөмө, эл, о, пундуунум.



17. Эл аньнаану,
Эл йахтаану,
Кин пугильдьин кэлут -
Тудэл мэтнум кэйэн.



18. Атађун нэмдьэйэ
Унуннин йардьидин хонни.



19. Эпиэ нумэгэ будиэн
Хлэб чобук орпуол.
Тоукэ оийим,
Миндэйлэ лорхайм.



20. Полэгэ ньэ эмдийэплэк обуонил
Платчэптэ пойнэни
Мобоноги дъэльононуой.



21. Эмбэй, эл парнаалэк,
Унмуни, эл хоробон өнчиэк,
Ходуой - лулчий,
Модаатэй - лэбиэлэк инэртэнумлэ.




22. Полэгэ нумэлэк укэйл
Улдуой зернолэ нумэ.
Чэрайруо стъэнаньэй
Подъэрхо шэкчэ тобуой
Нумэ эйрэй эйрэллэ
Чэрайруо столбэгэ.




23. Йукуодьэ - питчиидиэк:
Йонжэги сталэк,
Лохидэ нитэк.




24. Иллэ шойбок,
Чумут йургулэк.



25. Эл нугэнчүон, эл нумудьиичуон
Нумэ уйуой.



26. Атабун атилэк,
Атабун кибэсэк,
Өрдьэдэгэ тукнэлэк.



27. Чиэдьэмэ пойнэй, пугэмэ щэйбэй.



28. Пойнэй, ныкаинд эл сахар?

Чунжэ - эйрэшки лэйдиил (Отгадки)

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. капуста | 15. еж |
| 2. подсолнечник | 16. книга |
| 3. лук | 17. собака |
| 4. огурец | 18. ведра |
| 5. арбуз | 19. месяц |
| 6. морковь | 20. березы |
| 7. сель | 21. жук |
| 8. заяц | 22. колос |
| 9. снег | 23. иголки с ниткой |
| 10. дерево | 24. решето |
| 11. улитка | 25. гнездо |
| 12. гриб | 26. ножницы |
| 13. земляника | 27. заяц |
| 14. стол | 28. снег |

СОДЕРЖАНИЕ

Өнмэгэ льиик (Заповеди)	3
Чуульдии лучипэ (Русские сказки)	4
Курочка - ряба	4
Колобок*	5
Теремок*	8
Репка	10
Гуси - лебеди*	11
Рукавичка	14
Три медведя	16
Маша и медведь	18
Два жадных медвежонка	21
Лисичка - сестричка и серый волк	22
Лиса и рак	24
Лиса и журавль	25
Храбрый баран	26
Пузырь, соломинка и лапоть	27
Лихо одноглазое	28
Чуульдии, ньиэжийллэ (Сказки, рассказы)	30
В. Сутеев. Цыпленок и утенок	30
В. Сутеев. Три котенка	31
Л. Толстой. Филиппок	31
Л. Толстой. Косточка	33
Л. Толстой. Слон	33
Л. Толстой. Орел	34
И. Шапошников. Мои первые коньки	34
И. Шапошников. Как меня щука в корыте поймала	35
И. Шапошников. Коза	35
И. Шапошников. Дневник природы	36
Стихи	37
В. Жуковский. Птичка**	37
А. Толстой. Колокольчики	37
А. Толстой. Осень	38
С. Маршак. Ласточка	38
А. Барто. Стихи	39
Т. Волгина. По малину в лес пойдем**	40
А. Софронов. Наступление весны	41
Б. Хабырыс. "На дворе холодно..." **	42
М. Тимофеев. "Черноухий заяц..." **	42
Загадки	43

ЧОЛБОРААДИЭПЭ

Книга для чтения на языке лесных юкагиров

Ответственный редактор
Людмила Николаевна ЖУКОВА

Перевел на юкагирский язык *В.Г. Шалугин*
Онмэгэ льник (Заповеди) записал *В.К. Спиридовов*

Тексты, обозначенные * перевела *В.Б. Буданова*
Тексты, обозначенные ** перевели учащиеся Нелеминской
ср. школы им. Тэки Одулока Верхнеколымского улуса РС(Я).

Текст, обозначенный *** перевел *И.П. Долганов*

Редактор М. Н. Караканова
Техн. редактор И.В. Гоголев

Подписано в печать 7.07.99. Формат 60x84/8. Бумага тип. № 2.
Печать офсетная. Печ. л. 6,0. Уч.-изд. л. 7,5. Тираж 300 экз. Заказ #9.

Издательство ЯГУ. 677891, г. Якутск, ул. Белинского, 58.